


# LO GRINHON

**La Gazeta dau Vivarés d'en Naut**



---

## SOMARI

---

**Lo freid, la guèrra e lo bulletin : G. Betton-L'Occitania plora-Cultivar la diversitat : Miquèl Neiròla-Umor russe-Perqué l'occitan : Ryan Vaughn-Èra un còp, Radiò-Vivarés : Patric Cròs-Quand serem tots covidats : Ugueta Betton-Dins las Piaas de Marie Mourier-L'espelida de Pichòt Pèire : Pèire Mazodier-La pompa d'erbas : Marie-Hélène-Las devinalhas dau Velai : Joan-Marc Rideau.**

### **Lo freid, la guèrra e lo bulletin**

D'aqueste an la prima nos adut la nèu. E lo freid de la bisa e la jalaa sus los arbres en flor...

A la pòrta de l'Euròpa qu'es la guèrra en Ucraina e l'òm tòrna veire d'imatges que fan pensar que l'òm es tornat quatre vints ans en arrièr. Siem mai sensibles, mai sensibilizats per çò que, aqueste còp, quò baronta a nòstra pòrta.

Mas volem pas veire que la guèrra s'arresta quasi jamai, quant de bombardaments, de vilas eibolhaas, de massacres, de maselatges e de paure monde perduts sus las rotas, femnas, enfants, vielhs... qu'avem avisats dempuei tant de temps a la tele. E nòstra solidaritat, tant sovent la plorem.

Nosautres li poiem ren, benlèu, mas anem votar, chausir quauqu'un(a) que comandará nòstraarmaa, aurá lo pover de faire la guèrra, lo dreit d'apoiar sus lo boton atomic. Son de femnas e d'òmes coma nosautres, benlèu. Mas que son tristes tot aqueles que refusen los autres, que se vòlan renfermar dins nostras boinas !

Coma si poiriem nos parar coma quò de las bombas daus autres. Coma si èra pas tant melhora la solidaritat entre los pòples.

Chausirem diumenja, que nòstra democracia tant mediocra que sise la volem parar a totes fòrças, qu'es nòstra libertat, mesme si qu'es pas tant aisat qu'aquò.

Gerard Betton

Jean-Luc Fourel, nòstre tresorier, ven de perdre sa companha, Michèle. Au nom de tots los membres de Parlarem En Vivarés, li adreiçem nòstras franchas condolenças e l'afortissem de nòstras coralas pensaas.

**LO GRINHON**  
es la revuaa de l'associacion occitana  
**PARLAREM EN VIVARÉS**  
D'èss Anonai.

Es manda a tots los aderents.  
Per la recèure, mandar  
12 € per una persona  
15€ per un coble a :

**LO GRINHON (G. Betton)**  
La petita Comba  
27 rua Marcel Bruyère  
07100 ANONAI

Faire lo chec a l'òrdre de  
**PARLAREM EN VIVARÉS**.  
Los abonaments partan dau n° de Prima  
e s'achaban daube lo n° d'Ivèrn

Equipa tecnica, expedicion : R.Chanal,  
U. Betton  
Tresorier : J.L.Fourel Maqueta : Quentin Garnier  
Direccion : G.Betton

#### **L'Occitanie plora :**

**Anna Maria Poggio** : que militèt de longa per l'Occitan, èra de tots los combats e fuguèt de temps responsabla a l'IEO federau

**Pèire Boissière** : Chantaire chalorós, aviá tant fait de collectatges, actiu a l'escola occitana...

**Gèli Grande** : tèsta politica (PNO), escriviá de cronicas : Lo Lugarn, Jornalet. Passionat de Rugbi.

**Romieg Jumeau** : escrivan, collaborèt daube Robert Lafont en 1990, un daus creators dau Cred'o

Per retrovar lo Grinhon e Parlarem sus internet  
**BARTAVEL**  
<http://www.bartavel.com/>  
BARTAVEL : una mina d'informacions sus la linga dau Vivarés de naut .

**Redaccion** : (per aqueste numero) Miquèl Neiròla, Ryan Vaughn, Patric Cròs, Ugueta Betton, Pèire Mazonier, Marie-Hélène, Marc Noalha, Joan-Marc Rideau, Gérard Betton e Lo Revessin.

## Semenças païsanas

### Cultivem la diversitat (2)

## Varietats populacion

Per Miquèl Neiròlas

(Veire la 1° partiá dins lo Grinhon n°112)

La semença es una question politica mas vòlo laissar de plaça a un pauc de poësia, aquí un tròç d'un tèxte escrit per un païsan, Franck Sarda qu'es dau sud de Forés, au pè d'una montanha que disem Pilat. Nos conta son rescontro aubé una varietat de sèia, de segal o *seigle*. Es dins lo parlar de mon caire, un arpitan tot mesclat d'occitan que nos plai de dire occipitan, la lenga que parlo totes los jorns :

« [...] Et ique, les màns diens lo gran, et los uelys més, o est coma se lé-s èro tot entiér. Coma se quèl gran ère tot lo gran du Mondo, coma se tot s'aporâve ôb de quèl cucheton, ique, dèvant mè, coma se tot sol sè volyèt murrir tòs los humens du Mondo coma se z-o poviet de briv(o) quant ben o n'y avièt mas que quattro quilôs.

*Et iquen porce que en sè, y avièt la volontât et pués l'espouèr de nos fêre menjar tòs. Et en lé revondent les màns, iquen sè sentéve... en lé revondent lo regârd, iquen sè veyêt...*

*Tant pou de quèl gente gran que tenêr devant mè est a mos uelys lo gran du Mondo, iquèl que meréte lo respèct. Cultivâ et pués sèllectionâ dempués des milénêros pèr des centênes de généracions de payisans, nos arréve coma donâ du passâ u futuro.*

*Quelâ sèglla, est libra, est de dengun. [...] »*

[traducción en occitan] : « E aquí, las mans dins lo gran amai los uelhs, quò es coma se lai-s èro tot entiér. Coma se aquel gran èra tot lo gran dau Mond, coma se tot teniá per aquel montelh, per aquel molonet, aquí, davant ieu, coma se tot sol se voliá acivar, noirir totes los umans dau Mond, coma se z-o podiá de briu amai se n'i aviá mas que quatre quilos.

E aquò per çò que en el, i aviá la voluntat amai l'espèr de nos faire minjar totes. E aquí a lai esfonçar las mans, quò se sentiá... a lai esfonçar lo regard, quò se vesíá.

Tantsepé d'aquel gente gran que teniá davant ieu aquò's per ieu lo gran dau Mond, aquel qu'amerita lo respècte. Cultivat amai seleccionat dempuèi de milenaris per de centenas de generacions de païsans, nos arriva coma donat dau passat au futur. »  
Auela sèia es libra, es de dengun.

## De leis liberticidas

Quò es pas una necessitat de cultivar la tèrra per afortir lo dreit d'aver una biodiversitat cultivaa, de téner de semenças a disposicion per l'avenir d'Occitània. Veiquià, en 2013 sus lo marchat de l'Avelhanet dau latz de Foish dins las Pirenèias, d'ortalhièrs qu'èran de vendre de plançons de varietats païsanas, se faguèron contrarotlar per los agents dau GNIS. Lo GNIS es un organisme interprofessionau de la semença que l'Estat francés utiliza per faire de repression contra la cultura de semenças païsanas. Aquí la pratica daus ortalhièrs sud-occitan aubé l'ajuá d'organizacions ciutadanas se son mobilizats e desco-ratgèron la repression. En fasent de brut poèm faire passar la legitimitat davant las leis liberticidas.

### S'organizar collectivament : Los Ostaus de la Semenza

Aquò mòstra la necessitat de s'organizar collectivament. Quò es per garantir lo dreit de produire e d'eschanjar de semenças que se son farjats los Ostaus de la Semenza. Lo promièir en Occitània es



*AgrobioPerigord*, dins lo començament de las sasons 2000, los productors biò de maïs, de milh capitavan pas de trovar de varietats populacion que totas las varietats

(de seure pajás 4 e 5)



dau comerci èran d'apelacions comercialas, los famós ibrid F1, inadapats a l'agricultura biologica e que chau aigar tant e mai. Son partits en quista de semenças per lo país, trovèron mas quauques vièlhs qu'avián gardat tantsepé de granas per la polalha mas quò èra pas pron. Ne trovèron mai au país basc e completerón aubé de granas d'America latina, aquí d'ont nos ven lo concepte d'Ostau de la semença.

### **Le Réseau Semences Paysannes**

Puèi en 2003, pròche de Tolosa, brolhèt lo *Réseau Semences Paysannes*, malhum que en delai d'Occitània relia los actors de la semença païsana au nivèu internacionau. Per exemple de solidaritats son teissaas aubé Africa de l'Oest, ailà an gardat una dinamisme important per eschanjar de semenças, la fèira de Remini, au Senegal, fai venir de mond de franc luènh, la semença es demoraa centrala dins la viá, festean de setmanas entèiras en l'onor de las granas que pòrtan l'espèr per aquela fèira bisanuala. Laos (Las e los) païsans d'Africa de l'Oest tenon franc per nos ensenhar que au nòstre fai mai d'un sègle que la semença es botaa de caire, los païsans an perdit la competéncia, la produccion s'es professionalizaa. Mas nos chau lutar en solidaritat

aubé lo mond d'ailà que lo desenvolopament putafina totas las païsanariás d'en pertot. Poem explicar a las personas d'Africa de l'Oest la menaça que representan las semenças industrialas per los ajuar a se parar. E coma lo mau es dejà en partiá fait, lor poem donar de semenças, quò es coma aquò que de semenças de tomatas venguás de l'Ostau de la semença de Leire, dau Forés foguèron distribuaas, venián a l'origina d'*AgrobioPerigord*. Una semença, après quatre o cinc sasons, quò vol dire quatre o cinc generacions per una planta, ven una semença locala d'aquí ont se tròva.

A la bòria fasem nòstras semenças de



Josiana Ubaud, etnobotanista

las cerealas e d'una bona partiá de l'ortolalha, lo demai l'achaptem a de semenciers artisa-naus, sòcis dau RSP. Aquò's indispensable de faire viure los petits semenciers que fan viure las semenças païsanas. Tenon la competéncia per faire de semenças de qualitat que pòn servir de baza per faire de semenças dins los òrts e las bòrias. Aquí amai, la dimension internacionala es utila, dins las montanhas dau nòrd d'Occitània, la semença que ven de Bretanha marcha franc ben, se prenem de semenças dau sud, van patir, van bareiar en arrivent amont, lor chaudrà mai de temps per ben butar.

### **Lo dialòg daus saveirs**

Las semenças païsanas quò's dins las mans de païsanas, d'ortalhièrs, per los òrts, e las tèrras que son en securitat. Mas poem demandar a de scientificas de nos bailar la man, per exemple per lo milh, lo blat turquí coma disem au nòrd, es franc malaisit de gardar un patrimòni genetic important, chau de centenats de pòrta-grana. Poem demandar a de geneticians d'estudiar lo nombre mini-mom d'individús que chau, los protocòls seràn elaborats aubé de païsans e de scientificas, aquò's çò que se ditz de recherche participativa. En


agroecologia païsana se parla de dialòg daus saveirs. Per aquò l'òvra de l'etnobotanista occitana Josiana Ubaud es fundamentala. Ten lo biais de valorizar lo saveir popular, païsan e o completa aubé l'analisi scientific. Fai de temps que la competéncia de produccion de semenças s'es esbolhaa dins lo mitan païsan occitan, nos demòra mas de tròç que chau rechampar. Aubé sas nombrosas enquistas, Josiana Ubaud nos baila de basas per tornar lançar una dinamica de transmission.

D'associacions coma La Faraça, me penso en particulièr au liure « En cò nòstre » son

de minas d'informacion de tot çò que vira a l'entorn de la semença, tota la cultura dins totes los sens dau mot. Quand anem res-contrar un ancian qu'a gardat una varietat, sovent a franc mai de veiaa de dire, sus lo biais de cultivar, de triar, de conservar, de cosinar se li parlem dins nòstra lenga.

### **Lo botanista rus**

Au començament dau sègle XX, lo cherchaire botanista rus, Nicolaï Vavilov, teorisèt lo liam entre biodiversitat cultivaa e



Nicolaï Vavilov (1887-1943)

diversitat culturala e lingüistica. A capitat en viatjar de per lo Mond a farjar una colleccion de 330000 varietats. A remarcat que los luòcs de fòrta diversitat cultivaa son de luòcs ont vivon mai d'un pòble. Per qu'una varietat siá consideraa, doncas traitaa a despart, condicion de sa transmission, chau que lo grop uman li baile un nom dins sa lenga. Coma aquò poirà faire d'eschanges aubé d'autras comunautats umanas. La diversitat culturala d'Europa despènd de la surviá daus pòbles dominats, sem la diversitat, sem l'avenir.

Los estats nacions imperialistas, estats francés, italian, espanyòl per Occitània faràn pas avançar l'agroecologia païsana per çò que se la païsanariá occitana tornava trovar una plaça consequenta, auriam pas mai besonh d'aquelas organizacions. Z-o veiem ben, quand l'estat francés parla d'agroecologia, es una agroecologia

que pòt marchar aubé l'agro-industria, gis de remesa en causa dau sistèma, volè impauzar un modèl unic, un bio-bisness estandard alòr que la situacion de chasque caire es diferenta, son los pòbles riches de son eiretatge culturau, que son en mesura de proposar un projècte de societat, un modèl agricòl. L'imperialisme es bastit sus lo pilhatge de richessas de la natura e d'autres pòbles e aquò o poem pas mai acceptar. L'idèia de libertat se pòt pas imaginar tant que l'espleitacion serà la nòrma. Nos chau nòstra diversitat de las semenças païsanas per faire venir possible una fòrma de libertat.

O tòrno dire, las semenças païsanas son una necessitat per l'avenir d'Occitània !

Miquèl Neiròlas – Julhet de 2019

---

### **Umor russe**

*La guèrra, la censura, la privacion de libertat tot aquò pèsas sus lo país de Russia. L'umor aida un pauc a eissublar la realitat. (Tirat d'un article dau jornal Le Monde, adaptacion occitana : Lo Reressin)*

#### **Lo país eissublat dau Bon Dieu.**

Aquò se passa au Paradís, Jèsus vòu partir en vacanças e lo Bon Dieu pren l'idèia de faire tot parièr.

Vau anar en Israèl anonça Jèsus.  
Lo bon Dieu se grata la tèsta un moment,  
puei fait :

Mi vau anar en Russia.  
E coma tots los sents semblan esbalauvits,  
explica :

Qu'es un pais onte ai jamai fotut los pés !

Moscòu prepausa a Kiev d'organizar un rescontre entre Potina e Zelensky.

Aprenem, mas qu'es pas una sorça oficiala, que los travaus per la fabricacion de la taula son dejà començats.

(Seure paja 11)

*Un texte de nòstre amic american Ryan Vaughn. L'avem rencontrat au mes de setembre 2021, voliá apréne l'occitan... Seis mes après vos conta son aventura... en occitan !*

### **Perqué l'occitan ?**



Se disètz a un American qu'aprenètz l'occitan, vos repondrà "Qu'es aquò ?" Aquò s'es passat per mi l'an darrièr, quand zò diguèro a ma familha.

Aus Estats-Units, es completament inconegut en defòra las universitats, e mesme aquí qu'es rare. Se zò coneisan, qu'es coma un fait d'istòria e pas coma una linga en viá. Dins mos cors de musicologia, parlèrem tanspè daus trobadors, mas la pròf nos diguèt que la linga èra un dialecte mòrt dau francés. Adoncas, aprene de parlar l'occitan coma American... Penso que qu'es una experiença franc unica.

Ieu, veno de las vilas de Cleveland e d'Akron au nòrd-este d'Ohio. Cleveland es la segonda mai bèla vila d'Ohio. Au bòrd dau lac Erie, a un populacion entremès Tolosa e Niça. Per contra, Akron es mai pichon daube una populacion tanspè mai granda que Grenoble. Entremes las doas vilas i a una chaina continuá de barris et pichons vilatges que s'estandan de l'una a l'autre. Qu'es un monde d'estalament urban. Restero, grandiguèro, e viupuguèro pertot dins aquela region ma viá entiera. Èra un bon endreit per grandir, mès l'estalament urban commençet a m'ennuiar, alara après l'universitat, ai vòugut filar d'aquí per explorar mai dau monde.

Decidèro, l'an passat, de postular au programa TAPIF (Teaching Assistant Position In France) per restar en França e aprene l'anglés aus escolans. Estudiavo lo francés dempuie lo licèu e voliau lo melhorar, adonc qu'era una oportunitat fantastica. Siau franc interessat per las lingas, mesme se siau quauqu'un de sornarut, e se anavo restar

dins un país estrangièr me faudriá ne'n profitar. Adoncas, chausiguèro d'aprene l'occitan vivarés en mesme temps que melhorar mon francés. Mès perqué l'occitan ? Perqué l'occitan vivaroaupenc, e pas le lengadocian qu'a mai de locutors ? Perqué pas una linga forçament mai bèla que l'occitan coma l'arabe o l'espanhòl ?

La promèira rason es simpla : me botèran ès Anonai per TAPIF. Dins lo programme TAPIF, nosautres assistants chaussem pas onto restarem exactament. Chauissem una academia, e puei nos bòtan dins una escòla. Ieu, chausiguèro las academias de Granoble e de Rennes. Ni l'una, nimai l'autra, èran los melhors endreits per aprene l'occitan, mas coneissió pas gaire l'occitan. Volio aprene una linga d'oïl o lo breton. Sonjero pas en promèir a l'occitan. Soventatz-vos que, aus Estats-Unis, lo discors sus l'occitan es relegat aus trobadors e tot lo monde lo pensa mòrt. Pasmens, après aver rendut ma demanda n'aprenguèro mai sus l'occitan e vòlio forçament l'aprene. Èro tanspè decebut per çò qu'avió pas chausit una academia onto parlan l'occitan, au moens aquò qu'èra çò que pensèro. Urosament, l'Ardecha es dins l'academia de Grenoble, e i èro botat. E mai, ès Anonai, i a de locutors d'occitan vivaroaupenc. Quanta còuela !

La seconda rason : voliau aprene una linga indigena de la França. Povem aprene l'arabe o l'espanhòl (particularament aus Estats-Unis per çò que concerna l'espanhòl) n'importa onto. Son de lingas mondialas daube vut milas ressorças e los locutors se trovan pertot. Per exemple, un de mos amics de TAPIF, aquí en Anonai, apren l'arabe. Es una linga que l'interessa beucòp,

e i a una comunitat de locutors dins la vila. Mas commençèt a l'aprene dejà per çò que i a de locutors dins sa vila en America, e mai i a de cors en arabe dins quasi totes las universitats aus



Estats-Units. En fait, qu'es per sos amics de la diaspora araba aus Estats-Units que voliá l'aprene, e començèt de l'aprene ailai. Las lingas regionalas de la França, pasmens, son differentas. I a pas tant de ressorças que per l'espanhòl, e i a pas una bèla diaspora de locutors en defòra la França, e i a surament pas los cors en occitan dins las universitats (levat Tolosa o Montpelhèr). Adoncas, se l'òm vòu l'aprene, lo fau aprene en França dins las comunautats onde se parla totjorn.

La tresena rason es una rason de politica. Aus Estats-Units, i a un moviment politic que creis dins lo monde gauchier e progressiu. Qu'es una politica anticolonialista e fau partiá d'aqueste moviment. Adoncas, quand ne'n aguèro après mai de las lingas regionalas de la França, aprenguèro dau mesme temps l'istòria de l'emperialisme francés contre ielas. Soliá, l'occitan èra parlat dins una bèla partiá de la França, mas ara es mai e mai en via de disparicion. Aquò qu'es per causa de la glottofobiá de l'estat e las politicas de vergonha que ralentiguèt la transmission de l'occitan e reduguèt la linga josca a una fraction de son ancian caire. Per enforcar e crèisser lo pover de l'estat, la França petafinèt totes las autres culturas dins sas frontieras. Per façanar un pòble, faliá ne'n anientar cinc autres. Bien que la dolor infligiá sus los occitanistas sièse forçament diferente qu'aquela infligiá sus lo monde dins las colònias, las doas an lo mesme sens, e penso que quò qu'es important de sosténer totes las culturas nafraas per lo colonialisme e l'emperialisme.

Per ieu, aqueste an fuguèt fantastique. Per lo programme TAPIF travalhem mas doas òras per setmana, adonc aviau beucòp de temps per aprene las novelas veiaas e faire partiá de la comunautat. Defòra de l'occitan daube « Parlarem en Vivarès », aprenguèro de novelas veiaas. Veniguèro un melhor coisinier, tochèro mon tuba daube l'orquèstra d'Armonia d'Anonai, legiguèro quauques essais de filosofia (primierament Camus e Nietzsche) e mai començèro de dessinar e tochar l'acordeon diatonic a la MJC e mai chantar daube lo grope de chançons occitanas de Parlarem. Me faliá ne'n profitar de mon sejorn en França, e penso que reüssiguèro.

#### Ryan Vaughn



Ryan daube lo grope *chançons occitanas* de « Parlarem en Vivarès ». Ara chanta e s'accompagna a l'acordeon diatonic. Lo darrèir còp chantèt : *Los tres dalhaires*.



Qu'era lo cors d'occitan...

## **Era un còp, Radiò-Vivarés**

Vos soventetz de las emissions de Radiò-Vivarés, que nos an tant galats.

Veïquìà un morcèl de quela dau 21/12/1982 onte Gerard, Regis e Noel parlan dau mars gras e de la tradicion dau carnavau ès Anonai

Gerard : « Regis, per lo mars gras n'avètz de sovenirs de çò que se fasiá dins lo temps ? » Regis : « Es Rochapaura nos mascavam, preniam un car, montavam ès Sant-Peire, anavam faire le bal per los patelens josc amont, fasiam le bal puei tornavam filar »

Gerard : « Noel, dins los sovenirs, lo carnavau, se fasiá tot aquò per aquí ? »

Noel : « C'est-à-dire que, nosautres, aicí en bas, aviam pas autant de temps coma los montanheirs per nos amusar, comprens, quand veniá lo mars gras, e ben n'i a dejà totas las vinhas a poar e ... se fasiá tantspèt aus vilatges mès, a part los conscrits que passavan per lo mès de mai, lo mars gras, aviam pas lo temps de lo faire, aviam pas lo temps de nos amusar coma los montanheirs, per çò que, te diso ben, qu'èra : « poa tuest, poa tard, ren vau la poiaa de mars »... »

Regis : « Tandis que nosautres aviam bien le temps »

Noel : « I aviá plus de travalh a la montanha »

Regis : « O nòn i aviá ren a faire, èrem en trin de nos distraire, ..., lo bòsc, ..., tantspèt lo bòsc mas si n'i aviá de neu lo fasiam pas. »

Noel : « Nosautres, faliá faire de paus quand n'i aviá pas de bòscs, quand i a pas a poar la vinha fau faire de paus per l'estachar. »

Carnavau en vila

Gerard : « N'i a qu'an de sovenirs de carnavau ? ... »

Noel : « En vila, per exemple, en vila, dins lo temps, lo carnavau se fasiá, èra marcat per çò que los patrons bailavan l'après-dinnar. E La Mura, crèio, prestavan los chavaus aus charbonièrs puei garnissavan, quò fasiá de chars. Tot le monde èran mascats. Tot le monde se mascavan e quò dançava tota l'après-dinnar dau mars-gras. »

Gerard : « Ès La Mura disiàs ? » (1)

Noel : « La Mura qu'èra los marchands de chavaus, çais onto teniá Rabier. N'i aviá combien de chavaus ? N'i aviá vint e un, vint e dos chavaus... Charèian daube de charetas... »

Gerard : « Qu'èran de sovenirs de vès Anonai ? »

Noel : « Quò qu'es de vès Anonai, òc. Mes lo mars gras èra marcat. »

Gerard : « Los gamins se mascavan totjorn en vila, ai totjorn vegut trainar de petits dins las ruas d'ès Anonai, dins la vila mas savo pas si i aviá una tradicion de carnavau. »

Noel : « N'i aviá una tradicion per çò qu'èran tots mascats. Per exemple los blanchiers, (los megissiers), defilavan daube un davanteir blanc a travèrs la vila. Los charbonièrs se machuravan la figura per pas chamjar. Tot lo monde èran afòra, mascats, que dançavan dins totas las plaças. Qu'es una costuma que s'es perduá mès la vila marcava miuelh, si vòles, aicí en bas, marcava miuelh lo carnavau que la campanha daus environs, per çò que avián pas lo temps. »

Gerard : « Qu'èra benlèu una bona fèsta de la vila lo carnaval, crèio. »

Noel : « Nòn crèio pas, mès en vila quò qu'es que n'i en aviá sustot l'ivern 'quí. N'i a ben de monde que descendíán de La Lauvesc, de Sant-Bonèt e de la Vaucança, que los apelavan las ironelles que tornavan montar en naut per Nòstra-Dama »

Gerard : « Venián travalhar l'ivèrn »

Noel : « Venián travalhar l'ivèrn, donc lhi faliá una fèsta e quò lhi rapelava lo país. »

Gerard : « Mès n'i a de país onte la tradicion de carnavau qu'es bien plus..., ès Romans, n'i a un qu'a escrit un libre, s'apela Leroy Ladurie, mès dau costat de nosautres qu'èra benlèu un pauc plus sévere, sembla pas qu'i aguèsse de festas coma aquò. »

Noel : « Ben l'Ardecha, l'Ardecha es copaa d'abòrd per çò que n'i a plusiurs tradicions. Si volès tota la montanha catolica a gardat las ancianas tradicions de dins lo temps, e s'amusavan miuelh, mas si passas dau costat de Sant Agreve, que passas Devesset quand arrivas en país uganaud, alòrs 'quí las fèstas n'i a plus, que dançavan pas, que fasián pas de fèstas e miuelh descendes, miuelh trovas de tradicions de carnaval, lo monde s'amusan miuelh d'en bas de l'Ardecha que nosautres, qu'es miuelh austère de notre coin. »

Gerard : « Qu'es çò que me semblava »

Noel : « E si montas d'ès Sant Bonèt, Sant Andre, quò s'amusèt encara, mes si montas ès Sant Agreve, dins lo temps entre los Mòmiens e puei los... »

Gerard : « Coma disiàs ? los Mòmiens ? »

Noel : « Los Darbystes »

Gerard : « Los Darbystes, òc »

Noel : « Fasián pas de fèstas, elis » ...

*Seure paja 7*

Noel : « En Provença se fa encara lo procès de Caramantran, avant que de le brusclar sus la plaça, e dins lo procès se parla un pauc de tot, de politica, de religion. Qu'es l'occasion de parlar de tot çò que plais pas »

### Transcripcion Patric Cròs

La Mura èra una empresa dins una charrèira d'Anonai que fasiá merchant de charbon.

(Se disiá que lo mars gras èra la jornaa de Sant -Ebolha e lo lendeman, lo mecrès de las cendres èra lo jorn de Sant Estreit !)

#### Per se galar

(sus l'èr de lis acabaires o « quand aurem tot achabat »)

#### Quand serem tots covidats

Quand serem tots covidats  
Farem lo test, farem lo test  
Quand serem tots covidats  
Lo baston dedins lo nas !  
I anarem totis, i anarem totis  
En farmaciá o au labo  
I anarem totis, i anarem totis  
Per poire faire l'apèro

E per bien passar tot l'an  
Farem preïera, farem preïera  
E per bien passar tot l'an  
Preiarem lo grand Sent Veran\*  
Preiarem totis, preiarem totis  
En occitan o en latin  
Preiarem totis, preiarem totis  
De Sent Alban a Vissenti

Quand serem plus covidats  
Farem la fèsta, farem la fèsta  
Quand serem plus covidats  
Farem la fèsta e la java  
Dançarem totis, dançarem totis  
La mazurca o lo tango  
Dançarem totis, dançarem totis  
E la salsa de vès Refiòc

**Ugueta Betton**

\*Olivier qu'es son petit nom

## DIENS LAS PIAAS DE MARIE MOURIER

*De nòvas dau chamin de Marie Mourier es Vaudavent.*

Avec toutes les péripéties sanitaires, sa finalisation a été longue. Mais le sentier d'interprétation de Vaudevant sera inauguré officiellement le **samedi 28 mai 2022, à 10 h 30**.

Des animations devraient accompagner cet événement : visites guidées, chants, contes, repas...

Surveillez la presse et réservez votre journée.

#### Umor russe (suita)

Potina es en enfèr. Lhi bailan una permission per anar sus terra. N'aprofita per rintar dins un bar a Moscòu e comanda una vòdka. Demanda puei si Crimée, Donbass, Kiev e l'Ucraina tota son totjorn ben « a nosautres ». Es franc rassurat per las boas responsas dau barman e demanda quant dèu :

Cinc euros, lhi respond l'autre.

Aquesta blaga aviá déjà servit dau temps de Brejnev... per los tancs a Praga. Potina se fait copar los chaveus e lo coifur arresta pas de lhi pausar questions sus questions sus l'Ucraina. Enervat, l'autre fenis per demandar perqué tant de questions sus aquò. Lo coifur respond

*Qu'es tant mai comòde per mi de travahar quand vòstres chaveus se dreissan.*

Fau plus empleiar lo mot « guèrra » en Russia.

Doncas per se botar en conformitat lo libre de Leon Tolstoï : *Guerre et Paix* es renomat : *Operacion especiala e Nanta traïson*.

*Lo Pèire Mazodier l'avem coneissut que teniá una famosa librariá occitana a Salindres. Lo rencontrèrem, daube Joannès Dufaud, un promèir còp e son acuelh faguèt franc amistós. Puei, un voiatge de Parlarem faguèt etapa a Salindres. Tot aquò au siecle passat...*

*Lo Pèire, ara retirat, nos a pas eissublats e nos manda de textes per lo Grinhon. Mercí l'amic !*

(Avem conservat son escritura lengadociana... fau s'adaptar per melh compréner nòstres veisins.)

## L'espelida de Pichòt Pèire

Pichòt Pèire nasquèt a la Grand Comba, dins lo bacin minièr de las Cevenas, en plen més d'agost, que te fasiá una brava calorassa. Lo medecin e la mamà susavan coma de gorgs, que la desliurança faguèt pro malaisida.

En mai d'aquò, aquel nenet, un cop defòra, faguèt pas solament un pichòt crit, pas res de res. Laiada, la mamà diguèt au mètge : « pasmens aquel dròlle sarà pas mut ? »

- A ! respondeguèt l'autre, de que volètz, ieu, l'ai sortit, ara se lo bon Dieu l'a fach mut, sarà mut. »

Aquò èra pas d'un grand conòrt !

Adonc, prenguèron una conca, i meteguèron d'aiga fresca, sasiguèron lo totet per los pès e lo faguèron virar aquí dedins. Podètz creire qu'aqueste còp, ne'n foteguèt un de badaràs que s'ausiguèt dins tot lo caire. Sariá pas mut, amai se'n manca ! E o es totjorn pas !


Aquò se passava-li diguèt la mama-quinze jorns abans la guerra, que marcamau se passejava. Mai me demandètz pas « quant'una de guèrra ? »

Èra au quartier de l'Aubinhac, un dals pus vielhs de la vila. An pas encara trobat l'abitacion dals Romans, que laissariá supausar la terminason :-ac.

La mamà aviá passat son enfança e sa joinessa dins un mas de la comuna de Pòrtas, en Cevenas. S'era jurada de pas jamai anar penjar son lum a la Vernareda, ni a Rocassadola (Rochessadoule), ni a la Grand Comba, qu'aquò èra trop negràs ! Siam en plen desenvolopament de l'industria carbonièra. Mai la vida...

Aquí qu'un jorn, joina filha, per se ganhar quauques sòus, anèt a la Rovièira que d'aquel temps èra una brava bòria, per ajudar a tuar lo pòrc-o lo calhon- E aquí tanben i aviá un nebòt, un drollàs de la Grand Comba montat en bicicleta, lo Maurici, un pauc pus vièlh que la Loïsa. Faguèron coneissença en lavar las tripas de la bèstia. Romantic, pas verai ? S'agradèron, e sabètz ara çò qu'avenguèt.

**Pèire Mazodier**



### Vocabulari :

Espelir : naître (poussins), espelida : naissance ; nasquèt : naissenguèt ; agost août ; nenet : bébé ; laiada, laiar/alaiar : ennuyée ; mut : muet ; conortar : encoratjar/conòrt : encouragement, consolation ; conca : vasque, cuvette ; totet : nenet ; badar/bramar, badaràs : brame ; penjar son lum : s'installer ; negre : nèir, negràs : augmentatif (veire en-dessous : drollàs) ; nebòt : neveu

## LA POMPA D'ERBAS

Veiquiá una recepta dispareissuá despuei de temps. Se ditz qu'èra una doçor reservaa aus jorns de festa dins la viá païsana dau temps dau segond emperi.  
Sembla mai qu'èra coneissuá pas que dins la region d'Aubenàs.

Per 8 personas :

1 kg de bledas e 1 kg d'espinarc  
20 grunas de rasin fresc  
500 g de farina  
250 g de saïn  
20 cl d'aiga salaa

Aube la farina, faire un potet sus la taula de travalh. Faire molir lo saïn en los pastant aube la pauma de la man. L'incorporar a la farina en zò mesclant tot entre las paumas de las mans. Banhar aube l'aiga salaa. Pastar per aver un paston qu'aguèsse pro de còrs.

Laissar pausar dau temps que neteiètz, pochètz, esgotètz e preissètz las erbas (bledas e espinarc).

Prendre un motle a tarta reond de 30 cm, i plaçar una espessor de 3 cm de pasta, garnir aube las erbas chaplaas e las grunas de rasin enteiras.

Abaissar los bòrds de la pasta sus la farsa ; estirar la resta de pasta ; talhar un reond de la grandor dau motle, bargalhar los bòrds aube tansepet de jaune d'uèu, pejar lo reond ; dorar aube l'aure de jaune d'uèu.

Crosar una petita chaminèia au meitan e coire a forn doç ( $170^\circ$ ), una ora e meia a pauc près.

Servir chaudet o freid.

Vocabulari : pompa : *tourte* ; emperi : *empire* ; bleda : *bette, poirée* ; saïn : *saindoux* ; pastar : *pétrir* ; pro : *assez* ; abaissar ; *replier, rabattre* ; estirar : *étaler, étendre* ; bargalhar : *mouiller, barbouiller* ; pejar : *coller* ; l'aure : *le reste* ; chaudet : *tiède*.

**Marie-Hélène**  
(*Revira Marc Noalha*)

## Las devinalhas dau Velai (Joan-Marc Rideau)

**Una veaa que pausa son ventre par anar bëure :**

*une chose qui pose son ventre pour aller boire.*

-La paillasse que l'on vide pour la laver. [**la posseira**]

**Qu'o ei que fan tot lo monde au còp ? :**  
*que fait tout le monde en même temps ?*

-Il vieillit. [**vènon vielhs**]

Aquela es un pauc... verda! (garar los enfants)

**Borrut dedinc, borrut defòrs** (ou : **borrut contra borrut**) , saca li ton rede : *poilu dedans, poilu dehors, entres-y ton "raide"*

La **borra** étant les poils pubiens, on devine la réponse, et le jeu est alors d'affirmer : non, une chaussette. [**una jarreta (chau-ceta), per li botar ton pè**]

**"ANC, DE VIVARES, NON AC CLAM,  
QU'OM ESTRAINZ AGUES SET  
NI FAM NI FOS COCHAZ."**

(Jamais, du Vivarais, il n'y eut  
plainte qu'un étranger  
eût soif ni faim, ni qu'il  
y fût tourmenté.)

*Peire de Vic*

Vivarais en  
Parlarem

Gerald Betton  
Mesa en paja :

Qui estin Gaufric  
Mesa en paja :

Pensatz ! aboillat !  
de vos

Lo Grimaldi